



## UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE  
 United States Patent and Trademark Office  
 Address: COMMISSIONER FOR PATENTS  
 P.O. Box 1450  
 Alexandria, Virginia 22313-1450  
 www.uspto.gov

## BIB DATA SHEET

CONFIRMATION NO. 5018

SERIAL NUMBER	FILING or 371(c) DATE RULE	CLASS .....428..... 420	GROUP ART UNIT 1793	ATTORNEY DOCKET NO. 1455-061439
10/578,737				

## APPLICANTS

Jeong-Bong Yoon, Kyungsangbook-do, KOREA, REPUBLIC OF;  
 Won-Ho Son, Kyungsangbook-do, KOREA, REPUBLIC OF;  
 Ki-Bong Kang, Kyungsangbook-do, KOREA, REPUBLIC OF;  
 Noi-Ha Cho, Chunlabook-do, KOREA, REPUBLIC OF;  
 Ki-Duck Park, Chunlabook-do, KOREA, REPUBLIC OF;

## \*\* CONTINUING DATA \*\*\*\*\*

This application is a 371 of PCT/KR04/02901 11/10/2004

## \*\* FOREIGN APPLICATIONS \*\*\*\*\*

REPUBLIC OF KOREA 10-2003-0079050 11/10/2003  
 REPUBLIC OF KOREA 10-2003-0082135 11/19/2003  
 REPUBLIC OF KOREA 10-2003-0087566 12/04/2003  
 REPUBLIC OF KOREA 10-2003-0087595 12/04/2003  
 REPUBLIC OF KOREA 10-2003-0087534 12/04/2003  
 REPUBLIC OF KOREA 10-2003-0088134 12/05/2003  
 REPUBLIC OF KOREA 10-2003-0088689 12/08/2003  
 REPUBLIC OF KOREA 10-2003-0088521 12/08/2003  
 REPUBLIC OF KOREA 10-2003-0088513 12/08/2003  
 REPUBLIC OF KOREA 10-2003-0094485 12/22/2003  
 REPUBLIC OF KOREA 10-2003-0099436 12/29/2003  
 REPUBLIC OF KOREA 10-2003-0099352 12/29/2003  
 REPUBLIC OF KOREA 10-2004-0041510 06/07/2004  
 REPUBLIC OF KOREA 10-2004-0041511 06/07/2004  
 REPUBLIC OF KOREA 10-2004-0041509 06/07/2004  
 REPUBLIC OF KOREA 10-2004-0066620 08/24/2004  
 REPUBLIC OF KOREA 10-2004-0070960 09/06/2004  
 REPUBLIC OF KOREA 10-2004-0070959 09/06/2004  
 REPUBLIC OF KOREA 10-2004-0079664 10/06/2004  
 REPUBLIC OF KOREA 10-2004-0084298 10/21/2004

## \*\* IF REQUIRED, FOREIGN FILING LICENSE GRANTED \*\*

09/08/2008

Foreign Priority claimed	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Met after Allowance	STATE OR COUNTRY KOREA, REPUBLIC OF	SHEETS DRAWINGS 5	TOTAL CLAIMS 87	INDEPENDENT CLAIMS 7
35 USC 119(a-d) conditions met	<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No					
Verified and Acknowledged	/CHRISTOPHER S KESSLER/ Examiner's Signature	Initials				

## ADDRESS

THE WEBB LAW FIRM, P.C.  
 700 KOPPERS BUILDING  
 436 SEVENTH AVENUE  
 PITTSBURGH, PA 15219  
 UNITED STATES

**TITLE**

Cold Rolled Steel Sheet Having Aging Resistance and Superior Formability, and Process for Producing the Same

**FILING FEE  
RECEIVED**

5050

FEES: Authority has been given in Paper  
No. \_\_\_\_\_ to charge/credit DEPOSIT ACCOUNT  
No. \_\_\_\_\_ for following:

<input type="checkbox"/> All Fees
<input type="checkbox"/> 1.16 Fees (Filing)
<input type="checkbox"/> 1.17 Fees (Processing Ext. of time)
<input type="checkbox"/> 1.18 Fees (Issue)
<input type="checkbox"/> Other _____
<input type="checkbox"/> Credit